

APLIKACIONI FORMULAR

PRIJAVNI OBRAZAC ZA NEZAPOSLENE MLADE

Help je započeo realizaciju projekta „Radna aktivacija korisnika/ca socijalne zaštite“ koji finansira UNDP Crna Gora. Projekat traje od 15. februara do 15. jula 2022. godine i fokusiran je na podršku aktivaciji nezaposlenih mladih u Podgorici, Tuzima, Golubovcima, Nikšiću, Plužinama, Šavniku, Bijelom Polju, Ulcinju, Baru, Rožajama.

Opšti cilj projekta je doprinijeti radnoj aktivaciji nezaposlenih, sa fokusom na korisnike socijalne zaštite, kroz usluge/programe koji odgovaraju na specifične potrebe korisnika i testirati inovativne pristupe integrisanoj radnoj aktivaciji kao i njihov potencijal za punu realizaciju. Očekuje se da će se kroz projekat povećati zapošljivost 100 nezaposlenih mladih kroz treninge koji se fokusiraju na soft skills (meke vještine) i tromjesečno individualizovano mentorstvo koje pružaju profesionalci.

Na osnovu ovih prijavnih formulara Help će izabrati učesnike obuke i mentorskog programa. Svi odgovori moraju biti kompletni i detaljni, aplikacija popunjena čitko, bez pitanja koja su neodgovorena. Konačna odluka o prihvatanju ili odbijanju kandidata biće donijeta kada potrebna procedura bude kompletirana. Molimo da uz popunjenu aplikaciju obavezno priložite kopiju lične karte (ukoliko je nemate, drugog odgovarajućeg ličnog dokumenta) podnosioca zahteva, kao i bilo kojeg dodatnog dokumenta kao dokaz statusa raseljenog i/ili interno raseljenog lica.

POPUNJAVA KANDIDAT

Ime i prezime podnosioca zahtjeva:

JMBG i broj lične karte i mjesto izdavanja ,ukoliko je kandidat interno raseljeno ili raseljeno lice , navesti broj izbjegličkog dokumenta/lične karte stranca:

Pol:

muški ženski

Broj telefona (molimo navedite i kontakt broj na koji Vas u slučaju potrebe možemo pozvati – kod rodbine, prijatelja, komšija i sl.):

Kojoj starosnoj grupi pripadate?

- 18-20 godina 21-26 godina 26-30 godina 30-35 godina 35 godina i više

Da li ste Vi ili član Vaše porodice prijavljeni u Centru za socijalni rad kao korisnik nekog oblika socijalne podrške/primanja?

- Da, koji vid socijalne podrške.....
- Ne

Da li živite u:

- sopstvena kuća/stan iznajmljena kuća/stan objekat socijalnog stanovanja

ostalo, objasnite: _____

Površina vašeg životnog prostora: m²

Broj članova vašeg domaćinstva (odrasli, djeca do 18 godina):

Stečena stručna obuka i/ili diploma koju već posjedujete:

Navedite u kojoj oblasti djelatnosti - zanimanju želite da unaprijedite nivo svojih vještina i znanja.

Da li vam je potrebna mentorska podrška za bolje razumijevanje i pristup tržištu rada u cilju nalazenja posla / upošljavanja?

- DA, samo u gradu u kojem živim.
- DA, bilo gdje u Crnoj Gori.
- NE

Šta očekujete od mentoringa? Koje informacije/odgovore očekujete da dobijete?



Svi podaci koje ćete navesti biće tretirani kao strogo povjerljivi i služiće isključivo internoj upotrebi HELP-ovoj komisiji za odabir korisnika ovog programa i kao takvi neće moći biti korišćeni u druge svrhe.

Podnosilac zahtjeva: _____

(potpis)

Datum: _____

VAŽNO: U slučaju da su unijete informacije netačne, aplikacija će biti automatski odbijena